

[O-1c]

18

Naxa ya xa-Mašašane.

K 34/ 11

Serêtwana!

Naxana e talana ya bo-Sešane-sa-basadi.

Sešane-sa-basadi se krotsa,

Melač ya bo- Sehwatahwatana,

Komosasa kxoši ya Maburu.

Bo-Manamélè Sebodu nkane

Ba feta ba ririmetše.

Ba lebile Molets'i'a bo-Raphuti

E baxo mafsika a Matolodi

Mafsika a matlapa a madula

Kxoši, xa ba a bôna na?

Nkane Mmkatakele Letêbêlê

Kataki'a 'tema tša basadi,

Yêna a kxanyoxile Matlapa

A bodula-kxoši, banna

Ba letsá dintôntôlô Matoludi,

Le xe temô e le lešawa-šawana?

Naxa ye' ya Matuludi (Masasaane) e na le mebotwana
dithabana, dithaba, meetšana, dinoka le dinokana.

2. DITHABA LE DITHABANA.

Ramahute Le Matuludi:

Thaba e kxolo e e di fetaxo ka moka tsa Maune (Xa-Mašašane)
ke Ramahute. Ye ke thaba e kxolo e botse, xapê le sebopêxô sa
yôna O ka re e be e bopya ke sethaxa ka 'atla tša sôna.

Kutuny ya thaba ye ke masope a ba xa-kxanyaxo 'a Mohlaloxe.

Lesope lè le tloxa ka bohlaba-tšatsi bya yôna, xo pôta ka
thokô ya borwa xo fihlêle ka bophirimêla.

Ka xo tloxa bohlaba-tšatsi le leboya xo fihle bophirimêla
ke Mašope a bo-Mokonyamà Sebêtha, bo-Phofele'a Mohlasa le bo Serite.
Nthse bophirimêla ke t'sona Dixôlôkwane tsa kromo Mošatê wa Sekolo.

Ka moka ba'e ba akaraletše nthso, thaba-kxola ya Maune.

3. Nkô ya yôna ke ôna Matlapa a botse a bodula-kxoši. Hloxong Thaba-kxolo ya Matebeleng e rwele kôfana-thšwanyana (pakane) yeo e rwešitšwexo ke bo-Mmamosweu a Makxowa. Yeo kêfa e axilwe ka mmuse-fetoxa-lebyê (cement); Xomme sehlora ke sa thšipi.

Ka yôna kêfa ye' e akometše ôna mafsika a Matlapa a bodula kxoši le dithêtêlêlê mafsika-maxoloa ka-Tlawene.

Ka Tlawene kô xôna borôbala Marêna a Maune, mme xo na le mašôhlôšôhlô a a šiišaxo ruri.

Ka 'tsoxong le letona ke 'fsika la nthla-ntsêrêr''a totoma la Ngôpane.

Ngôpane le yôna ke seka thaba, le xa e xodisitswe fêla ke 'fsika le le teele la maxaxa; fêla ke letsôxô la yôna thaba-kxolo ya Maune Ramahute. Lefsika le'xo thwe xa le namelwe, xo-namêla bo Mma-marib'an'a thšwene fêla. Re kwa xo thwe monna yo mongê o kile a le namêla o rile a seš'o a fihle nhlwaneng, a tadifala mahlô a tsewa ke' samadikwe a fexoloxa a phsikoloxa a wêla ka fase e šetše e le molatsana. Xomme a tsewa a bolokwa xôna kxaofsi le lôna fsika le', mme a se llêlwê ke' motho xwa thwe: 'moipolai xa a llelwe'. Xapše xšona kutung ya lôna 'fsika le' xo bolokwa bahu ba' ba dumedi (bakriste). Mo mabitleng xo thwe ke, "Malepaneng" xo bile xo na le yôna Ntlo-kxolo ya (Malutêrê) Majakane le sekolo sa xôna mo bana ba ithutaxo xa-botse.

Ba rêtwa ka xo re: ke' bana ba moriti wa thaba ya Ngopane.

Ramahute, Matuludi le ngopane ke thaba e tee ya Ramahute.

"Mmaloo! Ramahute thaba e botse seratlatla sa Maune".

MATLALENG:

5. Ramahute seêtsê e se file thaba-ntlororo ya Matlaleng. Mo kutung ya yôna thaba ye xo be xo dutše "Dithamaxa-di-me-hlahla Mafiri a re a tla ja lexowa le tsoxe". Ke bôna ba Matlaleng. Ka mo Matôkô a iponthšaxo ka xôna mang le mang O' a dumêla xo mo' xo be xo ~~mix~~ dutše motse wa kôkôtla. Matôkô a' a ratile xo dukološa thaba xo e nlakanya.

Ye yôna thab'a lekôpô ke ntlororo ruri, xapê ka bohlaba-

tsatsi bya yôna e na le maxax'a thšwene, mo mafsi a a komets'exo tlatlape ya letswapô mo O ka ba Wa bôna e ke mafsi a' a tloxa a riboloxe a phsikoloxa xo fihla fese-molêpô.

- Xo thwe ka ntwe ya Matebele a Maune le e xa-Maxasola 'Thamaxa di-mehlahla, di bile tsa re xo bôna Madira a tla tsa tsaw tsa namêla xodimo xa yôna. Xe madira a fihla ôna ka thsêpô a 6. hoiofêla xore a xore a thopile, Athe kowa xodimo di lekanwe ke mešidi melôngwana-meswana.

Madira ôna a tsêna a fîsa mantlo a thuba dîtka dithlofana a tsênaditetsô a nwa mafsi a kxaphola dikêkê.

Xa! Xwa senyexa thab'a makôpô; musi wa thunya, xwa xelaka sekite. Xw'e thu- thu- thu- thu. Maswena a re kxane re a potiêla a se bônê le motho, ba' ba' ba' bôna xore "mo? di loma le barafi. Ba hlanola dinaô, mme xa ba re "fula-fula" a kixerexa "Matebele Mekonkwana a hlôka kxomo a ja motho".

Komme ba ba tsea ba ba lebisitse nokaneng ya Maribisi;

- Ba re xe ba be ba lebisetse moetsaneng wa noka ya Motsulêpê ba bôna motho wa bôna ba kxoba ka lefase. Xe ba theoxêla xôna 7. nokaneng ya Maribi'si ba bôna mongwê ba kxoba ka lefase, 'mme ba rile xe ba nyoxêla thebaneng ya Tsômê, mokxosi wa lle, motho a re: Iii-uuu - thipa e ja o ba xomêlê. Ke tsôna tsa thaba-ntlororo ya Matlaleng. Le lehono ba ba taala xe ba xopotse tsa mehla ya bôna e ka ba sa dutse xôna mo' kxaofsi le yôna ye' Thab'a-lekôpô thaba ya ~~xi~~ ntlomo ya Maune.

Mafiri weeee! Hee Thamaxa di-mehlahla ~~was~~ bana ba xa Mma-moja- ka lexowa,

Bana be pôô e kxwadi

Rênnna- rêma-rêma-rêma rêma.

Utsane.

- Utsane yôna o ka re xe O se Wa lebedisa xa botse Wa re ke Ngôpane, fêla O tla xakoloswa ke xore kxaofsi le yôna xa xo thaba e kxolo byalo ka Ngôpane. Mo xo ye' thabana xo dutse Teffo'a Mmantlako'a lesêlê le Lexodi'sa Mokone.

Xa se pêkwa yeo e dulaxo mo xodimo xa le' lefsika ke nntla O bônê.

Dikxoxwena bophelô xa di bo latswe. Thabana ye o bopexile byalo ka Ngopane kudu, fêla yôna lefsika la yôna xa se maxaxa kudu le xe le yôna bo-Mmamaribane thsivene ba the ba rate xo y'o fihla xôna lehlabula. Kxaofsi le yôna xo feta noka e kxolo ya naxa ya xeso ya Moxwadi. Mo dithabeng tše di bolets'wexo xo be xo na le masodi a maso a ditôrô (vye), 'mme batho le dikxomo di di feditse, xo setse xôna mo Utsane. Ke xôna mo ka nakô ya lehlabujana xe batho ba sethsabe ba bolawa ke tlala ba pholoxaxo xôna ka tsôna ditôrô.

Yôna xa e na dimakatsô le ditaba tše ntši tsá boxoloxolo.

9.

Boetse:

Boetse thaba e botse
 Thaba ya kxokolwana
 Thaba se-phala dithaba ka botse
 Ke thaba thabawa seruthwana.
 Thab'a Matebele a hlako,
 Thito nkxokololo.
 (Ka thutô e phadile bo-Mmaleoko)
 Kuwa Mmaleoke xo tletse Mampara
 A duletse Mmororo-komo sômara
 Thabana e botse ya Boetse
 xo fihla be benne ba-xolo
 Bo-Father Moruti Boetse
 *Na re tla thsebêla Boetse
 Ra dulêla moriti wa thutô.

Thaba ye ya Boetse e dutse lekatana thokô ya Borwa bya Mosâtê kxaufsi le naxe ya Makhutsîsa. Makxwaraneng a yôna ka thokô ya Leoya e eme Teal'a Mathsathsi (Sekolo-kereke) e axeleditse 10. diatla e hlaba mokxosi e re "tlang Lena ba nyorilwexo" Ka thokô ya ka Borwa ke Totoma kxokololo ya Baroma (Sekolo) e phurolotse diatla e re "tlang xaê hena ba lahlexilexo".

'Mme nthso, phsikolo ya Boetse e eme mokxahlo e akometše, e thotše byaloka meetse.

Ke thaba e kxolo kudu e bile e bônela xa-botse xe motho a feta a rwanthsa xodim'a tsela-thsipi ya Nthsuman'a Mpedi (Seporong).

Bafeti ka moka ba feta ba boxa botse bya 'Tlape la Boetse leo le kadilexo totoma mp'a tlou.

Mehleng ye kxalê Boetse e be e le xôna mo banna ba xeso ba be ba wêle ba bile ba wetsa xôna.

Xo be xo seso xwa dula motho kxaufsi le yôna; le yôna polase ya Makhutsisa (Doornfontein) e seso ya ba ka sebopêxô sa mehle eno.

Xo be xo balewa diphôôfôlô tse di siisaxo mo Boetse.

11. MEBOTO.

Xo thwe xe maxe (lefase) e ka be e le sekolo e ka be e se botse.

Se' ke thereso. Naxa ya xeso xe e ka be e se ka X 'bekâ la 'thaba tseo xo bolets'wexo ka tsôna, ke a bôna e ka be e se na le mmotwanyana le o tee, e ka be e le lebala fêla.

Fêla madulô a yôna ke nnosi a phaxame, meboea e monate ka moka e a fihla xône; xapê le twetsi e bohlôkwa.

Mebotwana eo e naxo le maina le tsebêxô xa se mekae. O mong so'.

RAMAHILWA:

O ke mmoto o xo dutsexo ba xa-Sekhaolêlô sa Mothokwa hlomola menku maséhlô le be xa-Xalane'a Makhafola. Mo mmo tong wo' xe re be re sa hlalefa xo be xo na le phulô e botse ya diruiwa. Byang bya xôna e le kxolane le ôna morulêla wa dintlo e o mo ntsi ruri, e se mmutla e se mmutla - xi e le borôba-thôka.

12.

Xapê boxolo bya mmoto wo' xa xo na metse. Xothwe kxalê xo be xo axile monna o mongwê wa Maroteng yeo mmoto wo' o bitswaxo ka yêna e be e le "Ramahlwa a di bôna tsa naxa", monna wa botelle byo bo makatsaxo.

O be a tsebêxa xapê mo dintweng tsa Matebele.

Serêtwana:

Ramahlwa a di bôna a Letebele
 Mmoto wa tlatlapa
 Thulaxanya mahlape-hlape.
 Phulô bya kxomo muuu,
 Kxomo tsa mmoto wa
 Ramahlwa 'a di sitexe.
 Nkane meetse e thsollêla
 Motsulêpê totoma tala
 Ya hamahlwa le bo
 Maribisi moloi sella-bosexo;
 Ke mantlôrôtlôrô
 Kxatong tsa Ramahlw 'a di-bôna.

13. TAALA:

O' le ôna ke totoma kxokololo
 Mehleng ya kxalê xe naka ya phala e sa bla o' mmoto ~~mb~~ o be
 o sa tsebye xe o tle o ome.
 Xo be xo le sethokxwa sa Kphaphasane mehlokokhloko le e
 mengwê mere e botse mokokotlong le ka mpeng xa ôna.

E be e le o mongwê wa bofula kxomo-naka. Ôna mosela o' o
 neile Swika la ntlororo (Ngôpane) la Maune. Xa o' tloxa xôna mo
 meetse o' thswêla ka xo Katinyane'a Mosimane, mme xwa re ka
 thopolleng ya le letona wa thswêla ka Kxaxaneng ka xo le lethsadi
 ya thswêla ka Modie mme wa fihla wa tsenya nkô mahlakanong a
 Moxwadi le Modie xo bo-Madib'a Motlopodi. Ona ka boxolo bya ôna
 le xa xo be xo na le temô xo be xona le phulô ya dikxomo xobane
 14. batho le bôna ba axile xa botse ka thokô e tce. 'Mme mo' xodimo
 xa ôna banna ba bolaya mabêlê le ditloo la xo siisa.

Mmoto wa Taala scratlatla
 Sa bo-Madib'a Motlopodi.
 Ta ala ya Dikxôpô
 Tsa bo- Mosenyamahlô'a basadi.
 Tasla ntotoma se-pholose dithsiwana,

Sephumola e sekilexo meôkxô,
 Thamaxa tlatlape mphonophono,
 Medi e tsemile ka meetseng.
 Kakomêla dikxôrô kxôrô.
 Ke bo-Sebabela'a Letebele l'a Rapetwa
 Le bo Sephodi sa mosatê se-dula lekata.
 Ke moka mahlô a lebile ôna mmoto,
 'O taala wo o sa swexo.
 Taala weeee ---
 Tadima mahlô kxomo tsa mošatê
 O di fepetse ka selemô-se-taala
 Sa totom'a mmoto wa Taeleng.

15.

Dinoka.

Thsêhlana maxana ya Maune
 Le xe e ka hlôka a mantsi
 Mahumo, meetse a sexwaxwa
 Wôna xa a kxopelwe.
 Sukhuhledi ūsaba ūsab'a lewatle
 E khose meetše'a taalana
 Keledi e rôtha motho nka
 O mimisetše
 Sexwaxwan'a pharaphara
 Kolobitsane 'raxa la phsa
 ke serôbê - rôbê.

Moxwadi:

Ye ke yôna noka-kxolo ya Maune a ntlo tsa xo swa.
 E thôma xa-Huwane e le leôpyana fêla. Thamaxa e naba e
 lebile Moletsi'a Raphuti.

Xe O eme ka tlas'a Matlaleng ka bohlaba-tsatsi O tle bôna
 maôpyana a masehlanyana fêla O sa tsebe xore ke yôna kutu ya noka-
 kxolo ya Matebeleng.

16.

Sele e a tatamala e fihla Utsane mo e xahlenexo le nokana y
 a Taala le Sebora. Xe e fihla xo bo Madib'a Motlopodi e xahlana
 le Modie - sele e lebile xo bo- Seperiêl'a Masoxana (Pax) fao e

xahlana le Phefô xo bo- Phu- Wena! (Doornspruit) monna wa se-apara diphuraphura wa Morôma. E napile e thôkxana le la Moletsi, e ngaya naxa e bile Rita xa bo Brinki'a Mangana - ke Rapatla xa a na swele mośimane wa Leburu. E thoxosa mahwidiri a' e ke e tla ya Botlôkwa ba Mmathsaka 'a Maimêla e Setse e le tlatlapa ya lešukuhledi mme ya re mabapi le thaba tsa Xanana ya thswêla meetse ka Moketse ya ba modumô o moxolo m-m-m-m.

17. Motsulêpê:

Ke yengwé ya tseo di bitswaxo dinoka mo La-Sasi.

Yôna le Moxwadi di bêthane ka sa-ka-mohlana Moxwadi ya leba Leboya Motsulêpê ya leba Borwa.

Ye e sepela ks xare xa naxa ya pôanaxalô ye e bitsexo mashlô ohle a di sepedi. E tloxa ka Mafuri a Moxwadi mo xo thwexo ke Meetsaneng (felwana xo nyane xa monônô wa Libyalô). Xôna mo felô mo e thômêxaxo; he he! "A tlala a iswa Madiba e hutêlêla mangwe".

Xo be xona le madiba a taela a xo šiisa eo lehono a khupeditswexo ke mohlaaba. E be e le bo-Thapô ka ratha phamph'a bodiba mo basimane ba xeso ba be ba iphsina kudu ka xo rutha.

E le bo- "Boisa-kxomo'a Matsêpê" Mo le motho o be a so leke le xo tsenthse leoto le xa tee.

18

E le "bo-kxomo-lekxaxe tuduma Letuntêla meetse-mataala" Byo' e be e le byo bo siisaxo bo bile bo khupeditswex ke lekxaxe o se ke Wa bône le xa O ya kotseng.

Xa e dutse e theoxa xwa tsêna "Mosadi'a-tau sebôpa leokeng nokana e nyane phelal'a bodiba".

Ya re xe e re e supa nkô xa- kxasa xwa wêla Maribisi O moloi se-xala-xala bosexo" Ya bêtha Naphusêlêlê e lebile Moxolosedikwe ya napa ya bapêla tsela-teele ya Thomo-ya-Maisemane (Seporo) ya fihla ya re xôna kxeufsi le Moxolosedikue ya bêthane le Maephoxa ya shohla mokxahlo xa Moxolosedikwe le "Thaba phaswa mafsiha e bodula thswene ya rôtô madulô e rôtô xe a dulwe e nthâa lekhwêkhwê. Ya fihla ya re ka bosobêla-t'satši be Mokopane 'a kekana ya tsenya nkôxo Moxelakwena.

END 5. 332